

šibenski list

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA OPĆINE ŠIBENIK

Cijena 20 dinara — Izdaje Novinsko-izdavačko poduzeće

»Stampa« Šibenik — Direktor MARKO JURKOVIĆ — Mjesečna pretplata za SFRJ 100 dinara, za inozemstvo 200 dinara — Tekući račun: Komunalna banka Šibenik 435-11-1.8 * Telefon štamparije 22-28 i 29-53

U susret Osmom kongresu SKJ

KRITIČKI OSVRT NA VLASTITU PRAKSU U DUHU SMJERNICA CK SK JUGOSLAVIJE

Organizacije i rukovodstva Saveza komunista sada stoje pred velikim poslovanjem, jer uporedo treba raditi na tome da se svaki član Saveza komunista upozna sa suštinom i intencijom dokumenta Šestog plenuma, da se u pripremanju konferencija i za vrijeme njihovog rada kritički razmotri osadašnja praksa i neposredni zadaci svake organizacije i ometeta u duhu smjernica, da se na osnovu toga i poslije konferencije nastavi što intenzivnija djelatnost na rješavanju aktuelnih problema u radnim organizacijama i opštinama. I, što je isto tako važno, da se uporedo organizira rad na razradi i razjašnjavanju pitanja o kojima će raspravljati Osmi kongres SKJ i kongresi u republikama. To su amo neke od osnovnih misli iz diskusije i zaključaka proširene sjednice Organizaciono-političkog sekretarijata CK SKJ, koja je pod predsjedništvom Aleksandra Rankovića održana 1. aprila u Beogradu, a na kojoj se raspravljalo o životvorenju zaključaka nedavno održanog plenuma CK SKJ i nekim tekućim poslovima u vezi priprema Osmog kongresa.

U diskusiji je konstatirano da su organizacije i rukovodstva Saveza komunista u cijeloj zemlji već poduzeli značajne korake u pravcu ostvarivanja zaključaka Šestog plenuma i razrade smjernica za pretkongresnu aktivnost.

Sekretarijat je skrenuo pažnju na nekoliko važnih momenata koje treba imati u vidu sada u poslovima pred kongres:

- Prvo, da se osjeća potreba — s obzirom da je jedan broj osnovnih organizacija održao godišnje konferencije prije Šestog plenuma — da i one razmotre svoju djelatnost u svjetlu datih smjernica za pretkongresnu aktivnost, naročito tamo gdje pažnja organizacije nije bila okrenuta aktuelnim problemima rada i života ljudi, pa se na osnovu toga nije moglo dovoljno sagledati kako su komunisti, kao vodeća idejno-politička snaga, ostvarivali svoje zadatke.

- Drugo: da ne bi trebalo žuriti s održavanjem konferencija na štetu njihovih potpunijih priprema, pogotovo važi za opštinske konferencije, koje — na osnovu odluke Šestog plenuma — treba održati do kraja juna. To bog toga što je neophodno ostvariti dovoljno vremena da članstvo SK i ostali radni ljudi, na osnovu dokumenata Šestog plenuma i vlastite prakse, pretresu bitna pitanja svih oblasti našeg društveno-ekonomskog i političkog života, da kritički razmotre rad komiteta i organizacija, da se, jednom riječju, stvori atmosfera u kojoj će konferencija postići što plodnije rezultate i donijeti određenije zaključke za buduću praksu.


komentar

Treće, da se upravo iz tih razloga nastavi s već započetim praksom prethodno široke diskusije o izmjenjivosti komiteta i programima budućeg rada organizacija, kako bi se osiguralo svim članovima SK da učestvuju u ocjeni rada cijele organizacije i komiteta;

- Četvrto, da se osigura potpuna demokracija u izboru novog komiteta, to jest da cjelokupno članstvo učestvuje u diskusiji o kandidatima za novi komitet, kako bi se u novo rukovodstvo izabrali zaista oni komunisti koji se s najviše uspjeha u praksi dosljedno zalagali za ostvarivanje programa i politike Saveza komunista. Što se tiče sastava komiteta ukazao je da bi trebalo nastojati da se izbjegne predstavnički karakter, te da se u komitee bira to veći broj mladih ljudi i žena iz neposredne proizvodnje.

Organizaciono-politički sekretarijat CK SKJ je, također, istakao da organizacije i komiteta u razradi i praktičnoj primjeni dokumenata Šestog plenuma nužno analiziraju i provjeravaju vlastitu praksu. Osobito je važno da komunisti shvate i razjasne suštinu naše ekonomske politike, sadašnju ulogu Saveza komunista i druga principijelna pitanja, a da se pri tom ne upadne u neka manja bitna i sporedna pitanja. Veliko interesiranje radnih ljudi za Osmi kongres i njegove odluke obavezuju komuniste da što veći broj građana uključe u aktivno razmatranje svih društvenih i političkih problema, što znači da čitava pretkongresna aktivnost treba da bude javna i da se ništa ne može iza »zatvorenih vrata«. To će, nema sumnje, doprinijeti realnijem sagledavanju svih nedostataka, grešaka i manjkavosti u dosadašnjem radu, kao i realnijem sagledavanju predstojećih zadataka Saveza komunista. Zato komunisti treba da se založe da se i Socijalistički savez, Savez sindikata, Savez omladine i druge organizacije na određenim pitanjima i na prikladan način angažiraju u pretkongresnim pripremanjima.

Z. S.



Novo šibenske perspektive

Plenum Općinskog komiteta SK Šibenik

Svestrana analiza

djelovanja članova Saveza komunista

Prvi dio godišnjih konferencija osnovnih organizacija SK na području šibenske općine je završen i već sada kada je u toku realizacija pretkongresnih aktivnosti, plenum Općinskog komiteta SK općine Šibenik, kome je prisustvovao i Miljenko Paravić, predstavnik CK SKH, dao je analizu postignutih rezultata, uspjeha i slabosti osnovnih organizacija. Za ovogodišnje konferencije karakteristično je nekoliko osnovnih konstatacija. U prvom redu mnogima je prisustvovao veći broj članova SSRN, zatim članova aktiva, a konferencijama TLM »Boris Kidrič«, Tvornice elektroda i ferolegura i »Velimir Škorpik« prisustvovali su članovi i predstavnici CK SKH. Godišnje konferencije, posebno u privrednim organizacijama bile su dobro pripremljene, a po kvaliteti izvještaja i tretiranju problema bolje su nego prethodnih godina.

Po načinu i širini zahvatanja problema, naročito planiranja, reprodukcije, produktivnosti rada, samoupravljanja, procesa integracije, životnog standarda i drugih, konferencije predstavljaju značajan korak dalje na razvijanju uloge i aktivnosti komunista. Za razliku od ranijih godina, ovogodišnje konferencije su sa mnogo pažnje razmatrale i ocijenile rad komunističkih organizacija. Na sastancima teritorijalnih organizacija, međutim, bilo je kritike na adresu komunista iz organizacija

u privredi zbog njihovog nedovoljnog angažiranja u radu osnovnih organizacija na terenu gdje žive.

Seoske konferencije su također učinile korak naprijed i na njima su članovi SK živo raspravljali mnoge aktualne probleme i neposredne zadatke sela, ali je ipak njihov nedostatak u tome što se nisu dovoljno angažirali na razmatranju problema poljoprivrede, rada i jačanja poljoprivrednih organizacija, kooperacije i orijentacije na unapređenje poljoprivredne proizvodnje uopće. Svakako je pozitivno što su konferencije u primorskim mjestima raspravljale o mogućnostima razvoja turističke privrede i rješavanju mnogih usputnih komunalnih problema, snabdijevanja, kulturno-zabavnog života itd.

Konferencije su isto tako otkrile niz slabosti u radu pojedinih organizacija, loših međuljudskih odnosa u radnim organizacijama, pojave samovolje, birokratskih odnosa prema ljudima i zadacima, kršenja radne discipline i drugih negativnih pojava i deformacija. Među svima strši primjer »Elektr« u Šibeniku u kojoj je zbog ličnih sukoba i netrpeljivosti došlo do narušavanja međusobnih odnosa, do podjele na grupe, do nekorisnih rasprava i drugih negativnih pojava, koje se, ukoliko ih osnovna organizacija ne riješi, mogu vrlo nepovoljno odraziti na rad ove radne organizacije, čiji su članovi do sada postigli nesumnjivo vrlo dobre radne rezultate. Što je najglavnije u ovom poduzeću ne postoje nikakvi materijalni, tehnički i drugi problemi, koji bi mogli opravdati takve negativne manifestacije. Suprotno primjer tome je stanje u Tvornici elektroda i ferolegura u kojoj je zbog redukcije električne energije u prvim mjesecima ove godine došlo do gubitka ukupnog prihoda od oko milijardu i po dinara, međutim, komunisti i radni ljudi ove organizacije su ispoljili realni optimizam i uvjerenje da će povećanjem produktivnosti rada i boljim korištenjem unutrašnjih rezervi postići pozitivne rezultate u poslovanju. Među najbolje organizacije SK, spada svakako ona u TLM »Boris Kidrič«, koja sa svojih 600 članova predstavlja snagu, koja je u stanju uspješno rješavati sve zadatke, koji se budu nalazili pred kolektivom.

Konferencije u seoskim organizacijama iako kvalitetnije nego prethodnih godina ispoljile su i niz slabosti, posebno u nekad sporom suprotstavljanju raznim negativnim pojavama na selu, zatim nedovoljnom zalaganju članstva u radu ostalih društveno-političkih organizacija i nedovoljnoj brizi o izboru kvalitetnog rukovodstva osnovnih organizacija. U tome često ima objektivnih poteškoća, posebno zbog intenzivne emigracije mladih članova. Plenum je raspravljao i o politici kažnjavanja, pa je u vezi s time istaknuto da se ona vodi kampanjski i da se ne vodi nikakva računa o skidanju disciplinskih kazni, s obzirom da ih neki članovi nose po desetak i više godina.

T. D.

Plenum Općinskog odbora Socijalističkog saveza

Glavna tema: žalbe i pritužbe građana

Broj žalbi i pritužbi, koje su građani šibenske komune uputili u protekloj godini raznim upravnim i društveno-političkim organizacijama u osjetnom je porastu u odnosu na ranije razdoblje. Međutim, broj stvarnih povreda i zakidanja prava građana je ipak u opadanju. Ova konstatacija iznesena na Plenumu Općinskog odbora SSRN u prisustvu Jože Gobeca, člana Glavnog odbora SSRN svakako je pozitivna, međutim, struktura pojedinih žalbi pokazuje da još uvijek postoje potencijalni uzroci njihova izazivanja. To je u prvom redu birokratski stav pojedinih odgovornih službenika i organa u rješavanju prava radnih ljudi, te samovolja i nehuman odnos pri odlučivanju o zahtjevima i običnim životnim potrebama građana. Pored toga uzroci mnogih nepravilnosti, koje su izazvale žalbe i pritužbe građana, leže u nestručnosti pojedinih službenika u nepoznavanju naših propisa i ponekad u pomanjkanju odgovarajućih internih pravilnika i drugih akata koji reguliraju prava i obaveze u datim situacijama. Radi ilustracije navodimo nekoliko primjera zbog čega se ljudi žale, onako kako ih je regulirala Komisija za pritužbe i žalbe Općinskog odbora SSRN:

— Trojica radnika iz poduzeća »Vodovod i kanalizacija« i jedna radnica iz komunalne ustanove »Zelenila« otpušteni su s posla bez otkaza.

— Sa nekoliko učenika remontnog zavoda »Velimir Škorpik« raskinut je učenički odnos, jer su navodno imali slab uspjeh u školi.

— Nekoliko radnika u Tvornici elektroda i ferolegura i tekstilnoj tvornici »Jadranka« premješteni su s jednog mjesta na drugo bez odgovarajućeg rješenja o premještanju.

— Visokokvalificirani radnik poduzeća »Stampa«, član radničkog savjeta ovog kolektiva, suspendiran je s posla bez odgovarajućeg zakonskog postupka, a Disciplinski sud oćine utvrdio je da nije bio kriv.

— Radnik S. S. iz Ciste Velike kažnjen je u Trgovačkom poduzeću »Sloga« radi teške povrede radne discipline, jer nije došao u Šibenik na posao 5 dana za vrijeme jake poredice u prošloj godini, itd.

Iz pregleda žalbi vidi se da značajno mjesto zauzimaju ne-

pravilnosti koje se javljaju u raspodjeli osobnih dohodaka. One su najčešće tamo gdje se radi prekovremeno, kod nagradivanja učenika u privredi, kao i pri isplati godišnjih nagrada. Interesantan je slučaj 34 cestara, koji su iz Skupštine općine Šibenik prešli na rad komunalnog poduzeća »Kamenar«. Oni su prošle godine dobili novogodišnju nagradu u iznosu od 50 posto, a ostali članovi ovog kolektiva nisu primili nikakve nagrade. Sada po završnom računu ostali članovi dobili su nagrade u iznosu od jednomjesečnih primanja, a cestari ništa. Slična pojava zabilježena je i u poduzeću »Zelenila« gdje sedmorica radnika nisu primila novogodišnju nagradu jer za njih navodno nije bilo sredstava, a svi ostali su primili. U trgovačkom poduzeću »Sloga« direktor nije odobrio kredit za gradnju stambene kuće nekolicini radnika i službenika, ali ih osigurao sebi, itd.

Dosta žalbi u prošloj godini bilo je na rješavanja iz invalidskog osiguranja, posebno zbog

neslaganja s ocjenom radne sposobnosti, staža ili kategorije radnog mjesta. Od 1048 žalbi u prošloj godini pozitivno ih je riješeno 116. Organima Skupštine općine u toku prošle godine na 731 rješenje uloženo je 369 žalbi, od čega ih je 58 riješeno pozitivno. Službi za predstavljanje žalbe podneseno je 128 žalbi, od čega je veći broj pozitivno riješen. U ovom slučaju veći broj žalbi odnosi se na stambene probleme, zaposlenje, poreska zaduženja i slično.

Karakteristično je da su u toku prošle godine mnogi građani podnosili pritužbe i prijedloge na pojave, pored kojih su ranije prolazili neprimjetno ili im nisu bile dostupne. Ovakav pozitivan odnos građana prema negativnim pojavama govori o sve većoj afirmaciji sistema društvenog samoupravljanja, o sve slobodnijoj kritici grešaka na koje su ukazali Pismo Izvršnog komiteta CK SKJ i zaključci nekih plenuma. Međutim, treba konstatirati da i pored takvog razvoja stvari ima radnih organizacija u kojima se sporo ili nikako ne reagira na pojedine negativne pojave ili se za njihovo rješavanje traži intervencija viših organa. Najčešći uzroci žalbama i problemima koji se s njima javljaju u najtješnijoj su vezi s radom društveno-političkih organizacija u radnom kolektivu, a u prvom redu s djelovanjem organizacije SK i sindikata.

Činjenica je da se ne sagledavaju uvijek idejno-politički problemi koji proističu iz žalbi i pritužaba, ne raspravlja se uvijek dovoljno o njima, a često izostaje i otvoreno suprotstavljanje takvim negativnim pojavama. Bilo bi korisno kad bi se o nepravilnostima i žalbama raspravljalo na nivou radnih jedinica, pa gdje je to moguće i na nivou radnog kolektiva. Time bi se u borbi protiv uzroka i nosilaca negativnih pojava svakako polučili još bolji rezultati.

Investicije - iz standarda ili za njega

Standard zaokupljuje rastuću pažnju društvenih činilaca — svakako ne iz nekih zamagljenih »socijalnih« ili »političkih« razloga, već kao nužan činilac intenzifikacije privredivanja što je, opet, neumitan zahtjev etape koju je jugoslavenska ekonomika dosegla u svom rastu. Kako je sasvim sigurno da put do višeg standarda ne vodi samo preko linearnog povećanja osobnih dohodaka, diskusije što ih ova tema potiče ne mogu da mimođu temeljito i kompleksno preispitivanje cjelokupne naše dosadašnje ekonomske politike i prakse. Prije svega politike u oblasti investicija, koja — prelama li se kroz prizmu standarda — postaje meta sve učestalijih kritičkih primjedbi. Utoliko više što Jugoslavija godišnje odvaja preko trećine svog društvenog proizvoda, pa je to jedna od najviših stopa investicija u svijetu. Ulažu li se tako (relativno) velika sredstva bez izoštrenih ekonomskih kriterija u pogledu efikasnosti i rentabilnosti, onda je potiskivanje standarda dvojako: najprije se odvaja velika akumulacija na uštrb osobne potrošnje, a kasnije ne daje željene i očekivane rezultate.

Svakako je korisno što se u diskusijama o standardu pomalo počela slamati dosad dominantna dogma da su obilne investicije jedini izvor snage za brz privredni rast. Nitko, istina, ne poriče da visoke stope investicija neće i ubuduće biti neminovne, ali postoje sve očiti da ne mogu djelovati i depresivno ako počnu zadirati u standard, pothranjivati ekstezivno privredivanje i nisku produktivnost, te ako se tretiraju kao isključivi put za ostvarenje ambicija i »pokričiva« za razne slabosti. Ovdje se valja predstijeti na riječi dra Vladimira Bakarića na savjetovanju jugoslavenskih ekonomista u Zagrebu (20. I 1963. godine). Citiramo: »Sada još jedno pitanje. Pitanje stope rasta, pitanje što je određuje. Kaže se: određuje je akumulativnost, akumulacija. Ja se, drugovi, s tim ne slažem, mada to ovako izgleda sasvim apsurdno. Stopu rasta određuje produktivnost

aktuelnosti

rada. A akumulativnost je funkcija te produktivnosti rada. I to višestruka funkcija. Ako bih išao u historiju ovog razvoja, onda bih čak rekao da izvjesna opća produktivnost rada stvara izvjestan sistem. Čak sistem odnosa, sistem društvenih odnosa. I da je osnovno baš produktivnost rada«.

Praksa potvrđuje ove misli. U razdoblju od 1956. do 1962. godine nominalna su ulaganja u osnovne fondove u zemlji porasla za 178 posto, ali je realan, stvarni porast investicija iznosio samo 100 posto. Očito da stalno povećanje investicija — preko određene mjere — istovremeno ne osigurava i odgovarajući tempo razvoja ukoliko se premaši realna akumulativna sposobnost privrede. To svakako nalaže da se postojeći odnosi u globalnoj raspodjeli društvenog proizvoda stave pod kritičku lupu i da se razmotri mogućnost da se ublaže prenapregnuti planovi investicija u korist osobne potrošnje. Već je impozantan broj onih koji se zalažu za određenu korekciju postojećih odnosa u diobi društvenog bogatstva, ali to svakako traži i radikalne promjene u čitavom investicionom sistemu kako bi se osiguralo da eventualno nominalno smanjenje investicija bude popraćeno njihovom većom efikasnošću. Ovo ne znači da valja preispitivati postojeće odnose samo na nivou federacije: shvaćanja koja sve ambicije isključivo vežu za nove velike investicije, zanemarujući široke mogućnosti, postojeće privredne strukture i latentne izvore za porast produktivnosti što ih ona krije, jednako je preovlađavajuće u komunama i poduzećima. To je, uostalom, najjednostavniji i najlakši put do oživotvorenja raznih pretenzija, ali i najskuplji. Zato nema čelije u našem društvenom organizmu koja se ne bi mogla sasvim određeno uključiti u opći napor da se počnu iznalaziti svi drugi, dosad često zanemarivani izvori koji će povećavati naše društveno bogatstvo i pridonijeti bržem povećanju standarda radnih ljudi.

KZ.

Unutarnje rezerve u radnim organizacijama

U našem privrednom sistemu radne organizacije samostalno određuju svoju proizvodnu politiku. Pri tome one posluju u okvirima koje određuju zahtjevi tržišta i uslovi koji proizlaze iz instrumenata sistema, društvenih planova i mjera tekuće privredne politike. Ocjenu, da li su i koliko u tome uspjele, dobijaju na tržište gdje se susreću s konkurencijom srodnih poduzeća.

Međutim, da bi se dobila pozitivna ocjena na osnovu postignutih rezultata, potrebno je u kolektivima mobilizirati sve snage za ostvarenje usvojene treba komuna. Prema tome, bez proizvodne politike. Ali to se

Vijesti iz Drniša

IZGORJELA DVORISNA ZGRADA U DRNIŠU

Prošlog četvrtka u noći izgorjela je dvorišna zgrada penzionera Ivana Mušana iz Drniša. Do požara je došlo zbog slabih električnih instalacija na kojima je nastao kratki spoj. Šteta se cijeni na milijun dinara.

Jaka bura, koja je te noći puhala, pospješila je brzo širenje vatre, pa je zgrada izgorjela do temelja prije nego što su mogli da stignu vatrogasci iz Sibenika. Iako su u zgradi spavale četiri osobe, nitko nije ozlijeđen. (c)

PRVI PLES DRNIŠKIH GIMNAZIJALACA

U Drnišu je prošle subote održan prvi ples gimnazijalaca. Ni je to bio tradicionalni maturanski ples, jer prva generacija maturanata Gimnazije u Drnišu izlazi tek dogodine, ali je ipak i ovaj ples imao sve karakteristične osobine zabave mladih. Gimnastičku dvoranu društva za tjelesni odgoj »Partizan« ukusno je dekorirao profesor historije Branko Mrkušić. Vedro raspoloženje i zavidan umjetnički domet ostvarili su svojim sviranjem zagrebački sastav »Kombo 5« i renomirani pjevači zabavnih melodija Ana Stefek i Ivica Serfezi. Stretni dobitnik televizora, glavnog zgoditka nagradne lutrije, bio je učenik u privredi Anđelko Braica. (c)

KONCERT SIBENSKE MUZICKE ŠKOLE U DRNIŠU

Učenci Muzičke škole u Sibeniku gostovali su prošle srijede u Drnišu. Pred brojnim auditorijem u kino-dvorani izveli su raznolik i interesantan dvočlani program i za njegov kvalitet požnjeli zasluženo priznanje, uglavnom mladih slušalaca.

Na programu ovog instrumentalno - vokalnog koncerta nalažila su se djela domaćih i stranih majstora koja su mladi izvođači uspješno interpretirali. Koliko smo informirani, učenci Muzičke škole u Drnišu pripremaju se da uzvrate posjet svojim šibenskim drugovima. (c)

može postići samo ako aktivnost društvenih faktora u radnoj organizaciji bude usmjerena na upoređivanje postignutih rezultata s uspjesima srodnih poduzeća u zemlji i inostranstvu i na otkrivanje unutrašnjih rezervi.

Koristeći društvena mjerila — odnos između neto-proizvoda i uloženi društveni sredstava i uloženi čovjekovog rada — svaka radna organizacija može sagledati na kom se nivou nalazi, uzroke koji su je dotle doveli, a također i signale za otkrivanje unutrašnjih rezervi.

Stepen korišćenja kapaciteta u čitavoj našoj privredi je dosta nizak. Na osnovu izvjesnih podataka mašine se u prosjeku koriste 54 odsto. Ta činjenica može da bude povod da svaka radna organizacija posveti najozbiljniju pažnju analizi stepena korišćenja svojih kapaciteta i otkrivanju uzroka koji utiču i dovode do toga da mašine nisu iskorišćene potpuno i da često stoje nepoupslene.

U mnogim radnim organizacijama postoje rezerve i u radnoj snazi. Smatra se, prema podacima kojima raspolaze statistika, da 10 do 20% od ukupnog broja zaposlenih, predstavlja višak radne snage u radnim organi-

zacijama. Međutim, taj višak je rezerva kojom radne organizacije mogu ne samo da poboljšaju svoj položaj već da i uspješno ostvare svoju proizvodnu politiku, ako aktivnost društvenih snaga u njima bude usmjerena na povećanje proizvodnje, bolju organizaciju posla, veće korišćenje postojećih kapaciteta uvođenjem dvije pa i tri smjene i najzad na smanjivanju viška radne snage ako za to bude opravdanih razloga poslije provođenja pomenutih mjera.

Materijalni troškovi u sadašnjem obimu također kriju unutrašnje rezerve, jer postoje velike mogućnosti za uštedama. Te mogućnosti treba sagledati i iskoristiti, jer svaki procenat uštede na materijalnim troškovima utiče na povećanje ličnih dohoda i fondova u radnoj organizaciji.

Ukratko, za otkrivanje unutrašnjih rezervi moraju se više angažirati neposredni proizvođači za aktiviranje osnovnih elemenata proizvodnje - sredstava i predmeta rada i radne snage.

Ali, da bi se to ostvarilo djelujuće faktore treba i stimulirati povoljnijim uslovima za privredivanje, a to je, prije svega, raspodjela dohotka, uslovi rada

na radnom mjestu, naponi za podizanje ličnog i društvenog standarda itd. Jedan od uslova je i pravilna raspodjela između društvene zajednice i radne organizacije. Zbog toga je nužno nastojati da u radnim organizacijama nestane shvaćanje »dva dinara« (vrijednost dinara iz materijalnih troškova i vrijednost dinara iz čistog dohotka), jer ako se to ne učini i dalje će postojati težnja za nenormalnim povećanjem materijalnih troškova, a to je ono što i spriječava da se na materijalne troškove gleda kao na faktor koji u sebi krije značajne unutrašnje rezerve u radnoj organizaciji.

Na stimulus proizvođača djeluje i nesrazmjernost između raspoloživih sredstava komunala i njihovih obaveza. Ona je stvorena prenošenjem obaveza za višim teritorijalno - administrativnih jedinica na komune bez odgovarajućeg smanjenja raspodjele između općedruštvene zajednice i komunala. Zbog toga skupštine općina vrše pritisak na radne organizacije da, prije svega, iz materijalnih troškova izdvoje što više sredstava u vidu raznih doprinosa za pokriće porješenja i tog odnosa, spoljne raspodjele, ne može biti aktivnijeg angažiranja društvenih faktora u radnim organizacijama za otkrivanje unutrašnjih rezervi.

U ovoj akciji organi samoupravljanja, organizacije Saveza komunista, a posebno sindikalne organizacije, uz angažiranje neposrednih proizvođača, treba da budu nosioci i borbe i napora. O ovom pitanju diskutirat će se i na Petom kongresu SSJ što samo potvrđuje ozbiljnost i važnost ovog pitanja i potrebu za njegovom uspješno rješavanju u svakoj radnoj organizaciji ako se želi i hoće uspješno provođenje politike.

Z. K.

Skupština Komunalne zajednice za socijalno osiguranje

Povoljno poslovanje

Na godišnjem sastanku Skupštine Komunalne zajednice za socijalno osiguranje, što je održan prošlog tjedna u Sibeniku, povoljno je ocijenjeno poslovanje Fonda za zdravstveno osiguranje u 1963. godini. U prošloj godini zapažen je niz pozitivnih kretanja koja su osobito došla do izražaja u smanjenju troškova bolničkog liječenja. Oni su u odnosu na 1962. smanjeni za 20 posto. I zlostanci s posla također su u opadanju, a naročito je povoljan podatak, što je uslijedilo povećanje u korištenju ambulantnog liječenja i usluga u zubnim ambulancama. To je svakako rezultat proširenja zdravstvene zaštite na području Sibenika i Drniša.

Premda je došlo do smanjenja povreda na poslu, taj je broj još uvijek veći od republičkog prosjeka. Sva ta pozitivna kretanja povoljno su se odrazi-

la u finansijskom poslovanju fonda Komunalne zajednice zdravstvenog osiguranja, tako da je po prvi put za posljednjih nekoliko godina zabilježen suficit.

Skupštinari su u diskusiji ukazali na niz nedostataka koji su se ispriječili na putu postizanja još boljih rezultata na području zdravstvene zaštite. Primjećeno je da su u onim radnim organizacijama, u kojima se vodi evidencija bolovanja na nivou ekonomskih jedinica, kao što je to u Tvornici elektroda i ferolegura, bolovanja u znatnom opadanju. S tim u vezi istaknuto je da bi aktivne osiguravatelje trebalo što pobliže upoznati, što za njih predstavlja smanjenje za zdravstveno osiguranje. Naime, u tom slučaju znatan dio sredstava išao bi o njihov džep.

Dogovor o saradnji omladine s pripadnicima JNA

Saradnja omladine iz grada i okoline s pripadnicima JNA šibenskog garnizona je sve vidnija, te su i rezultati te saradnje sve bolji.

Ovih dana je u Domu JNA održan sastanak između predstavnika Općinskog komiteta Saveza omladine, omladinskih organizacija iz škole i svih većih poduzeća šibenske komunale i Armije. Sastanku su prisustvovali i predstavnici CK SOH i sekretar CK Saveza omladine Jugoslavije drug Mića Prelić.

Tema razgovora na ovom sastanku je bila: dosadašnja međusobna saradnja omladine sa terena i jedinica u kojima bi pitanjima u budućem radu trebalo posvetiti više pažnje. Bilo je riječi i o tome dokle se došlo u provođenju zaključaka s prošlogodišnjeg savjetovanja u Splitu, čiji je organizator i inicijator bio CK SOH, a kojom prilikom se šire diskutiralo o međusobnoj saradnji.

Dosadašnja saradnja omladine i jedinica iz garnizona dobila je na ovom sastanku pozitivnu ocjenu. Ranije je toj saradnji nedostajalo više organizacije i sistema. Sada tu, može se reći, gotovo i nema nekih izrazitijih problema. Svaka jedinica, kasarna ili vojnički klub, saraduje s omladinom neke od škola u gradu. Ta saradnja se ogleda u zajedničkom pripremanju i izvođenju kulturno-umjetničkih programa, na sport-

skom polju, kroz zajedničke izlete i međusobne posjete i slično. No kada se govori o toj saradnji, onda treba reći da je na sastanku bilo riječi i o nekim slabostima. Naime, dok je saradnja sa srednjim školama bila dobra, dotle je ona s osmogodišnjim školama, zatim s radničkom i seoskom omladinom bila slabija a ponegdje nije je ni bilo. Tom prilikom je odmah i ukazano na pravi put kojim treba ići u daljem razvijanju saradnje ona treba da bude što šira, da obuhvati svu omladinu, da ima što više radni, a ne samo manifestacioni karakter.

Između ostalih pitanja ukazano je na potrebu što češćih međusobnih kontakata; na potrebu što češćeg informiranja vojnika i mornara sa životom, radom i zadacima omladine na terenu i obratno — upoznavanje omladine sa životom i radom u kasarnama; o radu među školskom omladinom u vezi s javljanjem u vojne škole i akademije; o boljoj organizaciji ispraćaja regruta i uključivanja u rad onih koji se vraćaju na teren po odsluženju vojnog roka; o tome da bi kroz vanarmijsko vojno vaspitanje trebalo biti više razgovora sa stariješinama i vojnicima iz pojedinih jedinica kao i više predavanje o životu i radu JNA; o radu specijaliziranih organizacija te o nekim drugim pitanjima.


Također je bilo riječi i o zajedničkim lokalnim radnim akcijama koje bi mogle biti organizirane. Posebno je istaknuta potreba zajedničke saradnje s omladinskim brigadama koje će graditi jedan dio Jadranske magistrale.

Treba reći da je i Dom armije također poduzeo mjere da se zabavni život omladine iz grada i Armije unaprijedi. Tako, svake nedjelje u popodnevnom satima Dom organizira omladinske čajanke kojima mogu prisustvovati svi članovi Saveza omladine. Omogućeno je da organizator ovakvih čajanki i sličnih priredbi za omladinu mogu biti i omladinske organizacije pojedinih škola, poduzeća i ustanova.

Dogovoreno je da se do 15. maja razradi konkretan i dugoročniji plan saradnje omladine sa terena i pripadnika Armije.

Ovaj sastanak će nesumnjivo mnogo doprinijeti da se pojača međusobna saradnja, a time i da se još više popularizira JNA. Istog dana drug Mića Prelić je održao za stariješine garnizona i predstavnike omladinskih organizacija iz grada predavanje i vodio je razgovor o nekim idejnim pitanjima i problemima iz odgoja omladine.

M. Kurilov



— VARATE SE, DARGI GOSTI, TO NISU NIKAKVE RIMSKE ISKOPINE NEGO OSTACI ŠIBENSKOG »BELVEDERA«!

naša reportaža

JEDNO JUTRO NA KIRURŠKOM ODJELU

Dok sam čekao na ugovoreni sastanak sa šefom kirurškog odjela šibenske bolnice, dr. Vladimirom Dolezilom, neodoljivo mi se nametala jedna usporedba: prije više godina, za vrijeme jedne kratke posjete, zabunom sam dospio u sobu iz koje sam čuo potmulo jecanje jedne žene. Ostale su je promatrale. Sutjele su. Bio je to pomalo mučan utisak. Sada sam, međutim, vidio novouređenu sobu gdje se dovode bolesnici nakon operacije i u kojoj se svaki krevet može izolirati slabo providnom plastičnom zavjesom. Vidio sam dječju sobu, živo obojenu, sa slikarjama učenika po zidovima, sa igračkama na policama. Tu je još lijepo uređeno odjelno previjalište, dvije operacione dvorane, kupaoonica, sanitarije. I svuda boje. Mnogo boja. Ipak, sve je to u potpunoj mjeri, u skladu, gotovo diskretno, ne-nametljivo.

Obična novotarija, pomodarstvo, mislit će netko? Ne. Ni govora! Nužnost, potreba za osjećajem ugodnosti, za stanovitim psihičkom ravnotežom i pacijenata i osoblja. Kirurg dr. Dolezil šef ovog odjela, onizak, živih očiju, odmjenjenih i sigurnih pokreta, sa specifičnim, pomalo reskim naglaskom u govoru, realizator je mnogih zamisli, koje se vrlo kompletno ovdje prvi put ostvaruju. Kad sam ušao u njegovu kancelariju, moja namjera nije mi još sasvim bila jasna: htio sam pisati, ali što i kako nisam odmah znao. Htio sam, možda pločnicima, starim natpisima i obraditi samo jedan slučaj, dobiti neki interesantan podatak

saznati nešto o problematiki njihova rada. Ali, već nakon prvih rečenica dra Dolezila shvatio sam da ću u »slučaju« koji ovdje budem tretirao do taknuti možda i nešto više, u prvi mah neopipljivo, nedohvatljivo i nekonkretizirano, ali što postoji i što prožima rad u kojem važe samo imperativi i gdje veoma često ne postoje alternativna rješenja. Laik ima obično sasvim druge predodžbe o radu u ovakvom ambijentu. On je ponekad sklon prigovorima o »rutinertvu«, dok prisebnost i neophodnu hladnokrvnost tumači kao nezainteresiranost. Da u takvoj »ocjeni« nema ni trunke objektivnosti mogao sam se uvjeriti koliko god sam puta htio.

Dok su se vršile pripreme za operaciju, kojoj sam trebao prisustvovati, postavio sam kirurgu dru Dolezilu nekoliko pitanja.

Koliko operacija dnevno prosječno obavi jedna ekipa vašeg odjela?

— Prosječno obavimo 3 do 4 operacije. Ako se radi o lakim slučajevima ima ih i više.

Koliko svakog tjedna dobijete novih pacijenata?

— Svakog tjedna dobijemo oko 36 novih bolesnika. Naši su kapaciteti veoma ograničeni pa nismo u mogućnosti da pacijente zadržavamo na odjelu duže vrijeme.

Koje su operacije najčešće odnosno najbrojnije?

— Najviše ima operacija crijeva, čira na želucu, žuči, ehinokoka.

Koliko su približni troškovi jedne veće operacije?

— Jedna veća operacija košta oko 120 do 160 hiljada dinara, a operacija na plućima i do 200 hiljada.

Kakvo je stanje pacijenta kojeg ćete sada operirati?

— Pacijent je došao u dosta iscrpljenom stanju, sa stalnim povraćanjem, veoma oslabljen. Ima čir na želucu već 10 godina. Ipak, njegovo stanje nije kritično.


Ekipa je morala u operacionu salu. Bilo je oko 9 sati. Kratko iza toga pošao sam za njima, nakon što su mi navukli bijeli ogrtač, stavili kapu i zaštitnu masku za lice i nos. Kada sam ušao u dvoranu, ekipa je već bila zaposlena.

Vrsta operacije: vršila se resekcija želuca radi čira na dvanaestercu. Pacijent je u dubokoj narkozi, disanje normalno, puls također. Prva infuzija krvi. Preko aparata za endotrahealnu anesteziju daje mu se dovodi u pluća kisik i tako osigurava disanje, koje se na aparatu kontrolira. Pošto je odstranjena izraslina veličine oraha, priprema se odstranjivanje sredstvo za uspavlivanje, te dijela želuca, koji je usljed bolesti bio narastao do abnormalne veličine. Kirurg, asistenti i instrumentalika imaju sada najviše posla.

10,50: pacijent se odvajao od aparata za anesteziju i sam normalno diše. Širina njegovih zjenica postaje veća, oči svjetlije. Uskoro će se pojaviti prvi znaci buđenja iz narkoza, a onda će slijediti prirodni sna. U 11,15 bolesnika odvođemo na kolicima u sobu. On je izvan životne opasnosti.

Slijedio je kratak odmor u očekivanju priprema za novu operaciju. Uz kavu ekipa nastavlja stručnu diskusiju o toku operacije i daljnim mjerama liječenja. Prelazi se i na druge teme: uslovi rada, izgradnja nove poliklinike, novi pravilnici o raspodjeli, osobni dohoci itd. No ovi »kuloarski« razgovori bili su, bar sada, sekundarnog značenja. To je bio intermeo između napora u borbi za zdravlje i život čovjeka.

Tekst i snimci: J. Celar



Za vrijeme operacije

Može li se bolje primjenjivati naučna organizacija rada u procesu proizvodnje?

Što o tome kažu proizvođači šibenske industrije

Za organizaciju proizvodnje u industrijskim poduzećima je važno da se shvati u čemu su problemi same organizacije proizvodnje i da se upoznaju principi po kojima se ti problemi rješavaju, te da se nauči kako te principe u konkretnim situacijama primjenjivati u procesu proizvodnje. Napor se upravo sastoji u tome kako upoznati direktne proizvođače s naučnom organizacijom rada koja teoretski izučava probleme proizvodnje i kako će članovi radnih kolektiva teoretska dostignuća primjenjivati u praksi. Za šibensku industriju, u kojoj je zaposleno oko 5000 radnika, ovaj fenomen je osobito aktuelan. U tom cilju Radničko sveučilište Šibenik organiziralo je šestodnevne seminare za radnike industrijskih poduzeća na kojima je grupa od šest ekonomista predavala teoretska načela organizacije proizvodnje u skladu s naučnom organizacijom rada. Seminari su održavani u smjenama tokom mjeseca ožujka ove godine.

Seminari su pokazali da se teoretska načela naučne organizacije rada ne provode u praksi. Naime, u proizvodnji se postupa na prakticistički način, koji umanjuje efekte ekonomskog učenika.

Na završetku svakog seminara radnici su ponavljali: »Da smo s ovim bili upoznati ranije — tada bi uspješni proizvodnje bili veći«. Ili »Kad bi se sve to što smo čuli na seminaru primjenjivalo u praksi, uštede bi bile ogromne«. Ili ovakav zaključak: »Kada bi svi radnici prošli kroz ovakve seminare tada bi se osjetno izmjenio odnos prema zadacima na radnim mjestima.«

Šesti dan bi bila diskusija o svim teoretskim izlaganjima i tada bi pojedinci iznosili nedostatke u svojim poduzećima u vezi s organizacijom proizvodnje zbog kojih su nastajali gubici u procesu proizvodnje.

Jedan radnik je iznio slučaj kako je kvalificirani radnik u njegovu poduzeću proizvodio okovne pločice od čeličnog lima i prebacivao normu proizvodnje i zakivanja pločica na predmet. Međutim, nakon zakivanja ustanovljeno je da su sve pločice pogrešne u dimenzijama ili deformirane uslijed brzine rada na oblikovanju. Tada je isti taj radnik sve pločice bacio u otpatke i naknadno izradio nove u istom vremenskom razdoblju, moleći da ostane sve u tajnosti njegova društva. I zaista nitko nije pitao kakva je i kolika šteta na-

lo na ekonomskom uzdizanju direktnih proizvođača na osnovu naučne organizacije rada, ali pri tom nije dobilo odgovarajuću podršku privrednih organizacija. Naime, seminarima je uvijek prisustvovalo manje polaznika od predviđenog broja.

Naš sedmogodišnji plan predviđa povećanje proizvodnje od 5—7 posto i to bez proširenja kapaciteta. Ne planira se izgradnja novih poduzeća, već povećanje se planira uz intenzifikaciju postojećih kapaciteta.


Uporedo sa primjerom naučne organizacije rada u praksi, razvijat će se i radni moral

u svim njegovim komponentama.

Seminari su, dakle, pokazali na neophodnost njihova održavanja, ali i to da bi kroz njih trebalo proći barem 2.500 radnika odnosno polovina od svih zaposlenih u našim industrijskim poduzećima. Inače ovako mali broj od svega 65 ljudi (koliko je prošlo kroz seminare u ožujku) ne može utjecati na izmjenu navika i na usvajanje naučnih načela organizacije rada. Kako i sami učesnici seminara kažu, oni će se ponovo utopiti u prakticističke metode rada u svojim radnim kolektivima i nastaviti po starom premda je to, kako smo vidjeli, neodrživo.

— sb —

Zlarin će dobiti muzej



Na godišnjoj skupštini Turističkog društva u Zlarinu, pored ostalog, predloženo je da se osnuje mjesni muzej. Sada se vrše pripreme kako bi se muzej otvorio do početka ljetne sezone. Muzej će biti smješten u crkvi Sv. Roko nedaleko mjesnog groblja. Ta crkva je podignuta 1649. godine tj. za vrijeme dok je kuga harala Šibenikom.

Muzej će raspolagati eksponatima iz područja ribarstva, koraljarstva, pomorstva, a bit će prikazan i stari zlarinski folklor. U muzeju će biti smještena i stara arhiva zlarinske općine koja je brižno sačuvana još iz 1812. godine. Zatražit će se pomoć od šibenskog muzeja i

stručnjaka da se namjera što bolje realizira.

Na slici: stara crkva u Zlarinu u kojoj će biti smješten muzej. V. Kukura

PREDAVANJA MILANA PRELICE U KNINU

U Kninu je boravio Milan Prelić, sekretar CK Saveza omladine Jugoslavije. On je u Domu JNA održao predavanje »O nekim problemima u odgoju mladih«.

Milan Prelić je sa predstavnicima Općinskog komiteta Saveza omladine, i direktorima kninskih škola i predstavnicima JNA razmotrio aktuelna pitanja rada s omladinom i suradnje s mladim pripadnicima Armije.

(m)

Vijesti iz Knina

USPJELA ZABAVA SPORTSKIH ORGANIZACIJA KNINA

U Domu JNA održana je vrlo uspješna zabavna priredba koju su organizirale organizacije Knina. Dvosatni program izveli su učenici kninskih škola i pripadnici JNA koji su prikazali nekoliko plesova i igara.

Sudjelovali su pjevači narodnih i zabavnih melodija, a kao gosti učenice zagrebačke škole za ritmiku i ples. U fiskulturnom dijelu programa sudjelovali su gimnastičari kninskog »Partizana« i pripadnici JNA, koji su demonstrirali tri tačke iz džudotakmičenja.

Pored brojnih građana priredbi je prisustvovao Milan Prelić, sekretar CK Saveza omladine Jugoslavije. (m)

ODRŽANA GODISNJA SKUPŠTINA SOFK-e

U prisustvu Zvonka Barišića, tajnika Kotarskog odbora za fizičku kulturu i većeg broja delegata održana je u Kninu godišnja skupština Saveza organizacija za fizičku kulturu općine Knin. Pošto rad u proteklom periodu nije bio na potrebnj visini, to se očekuje

da će, po mnogim pitanjima o kojima se raspravljalo, ovaj skup učiniti prekretnicu u daljoj aktivnosti SOFK-e na području kninske općine. Izabran je novi izvršni odbor od 15 članova, a za predsjednika izabran je Nine Popović. Na skupštini je usvojen statut SOFK-e općine Knin.

ODRŽAN PLENUM OPĆINSKOG ODBORA SSRN

Tokom prošle sedmice u Kninu je održan prošireni plenum Općinskog odbora Socijalističkog saveza. Na ovom skupu razmotrena su aktuelna pitanja organizacijske i kadrovske naravi, te izgradnja organizacije SSRN na općini. Umjesto sedam komisija, koliko ih je dosad postojalo pri Općinskom odboru, spajanjem su formirane četiri. Dosadašnje podružnice u Zečevu, varivodama, Kaknju i Smrdeljima, zaključkom plenuma, postale su mjesne organizacije Socijalističkog saveza.

U rastavku rada plenumu bilo je govora o poboljšanju rada na informiranju građana, kao i korišćenju sredstava za informacije.

Radničko sveučilište je radi-

Kako poboljšati ekonomski položaj sezonskog ugostiteljstva?

Pojačana pažnja koja se, u posljednje vrijeme poklanja daljem unapređenju turizma, kao i smjernicama njegovog perspektivnog razvoja zacrtanog u stavovima i odredbama sedmogodišnjeg plana perspektivnog razvoja cjelokupne privrede naše zemlje, više nego ikad ranije, na tapet dana izbacila je i neke veoma akutne probleme, koji sve više počinju da predstavljaju ozbiljnu kočnicu našeg punijeg angažiranja na planu turizma. Pitanja daljeg rada i ekonomskog položaja sezonskog ugostiteljstva, koje još uvijek ostvaruje najveći dio deviznog priliva predstavlja u tom pogledu jedan od najakutelnijih problema.

Prema sadašnjim cijenama ugostiteljskih usluga, sezonsko ugostiteljstvo ne može da posluje na principima privrednog računa, jer su cijene nedovoljne za podmirenje normalnog poslovanja i otplatu anuiteta. Isto tako, po pravilu, u sezonskom ugostiteljstvu ne ostvaruju se prosječni lični dohodi. Pravilo je da ugostiteljska poduzeća koja se bave pružanjem usluga turistima tokom sezone, naročito ako su opterećena anuitetima, dolaze u veoma težak položaj, što ima ne malog odraza i na ekonomski položaj komunala.

Ako se zna da sezonsko ugostiteljstvo predstavlja osnovu za budući razvoj turizma, onda ovaj problem dobija izuzetan značaj. O njemu je do sada raspravljano u nekoliko navrata na sjednicama Saveznog komiteta za turizam, dok mu je tokom februara punu pažnju poklonio i Odbor za robni promet Saveznog vijeća Savezne skupštine.

Čitav problem komunala su do sada rješavale pokrivanjem »gubitaka«. Međutim, nagomilani zahtjevi sezonskih ugostiteljskih poduzeća u tom pogledu, postali su tako veliki, da se u narednom periodu teško može očekivati da im komunale uvijek izidu u susret. U stvari, zbog niskih cijena, koje u sezonskom ugostiteljstvu moraju ostati na približno istom nivou zbog konkurentnosti sa stranim turističkim tržištima, sezonska ugostiteljstva teško može dalje

da se razvija u ovakvim uslovima. Ono zapada u sve veće teškoće, što ima za posljedicu smanjenje interesa za nova investiciona ulaganja i dalje proširenje materijalne baze inostranog turizma.

Zbog svega toga se kao najnovija orijentacija u cilju poboljšanja ekonomskog položaja sezonskog ugostiteljstva, ide na ponovo uvođenje premija. Naime, želja je da se svaki dolar, ostvaren od turističkog prometa u ugostiteljstvu, premira iznosom koji je omogućio normalno poslovanje ugostiteljskih organizacija. To bi uticalo i na njegovu veću zainteresiranost za investiciona ulaganja, podizanje novih kapaciteta i u opće poboljšanje materijalne baze našeg turizma.

Da li je ovo jedini i najbolji put za sada je teško reći. Pa i pak, čini nam se da je on u trenutnim uslovima najprihvatljiviji, jer bi na neki način osigurao i veću zainteresiranost osoblja koje radi u sezonskom ugostiteljstvu za povećanje deviznog priliva. Isključivim stavljanjem sezonskog ugostiteljstva u uslove poslovanja na principu ekonomskog računa, nesumnjivo bi iniciralo rigorozno povećanje cijena pansionskih usluga što bi imalo izvanrednog odraza na ukupan turistički promet i devizni priliv. Jer, ne treba zaboraviti da samo pristupačnim cijenama možemo održati naš sadašnji status najjeftinije turističke zemlje Evrope i stimulirati još veći promet turista iz inostranstva. M. B.

Ruke u vis

Francuski film. Režija: Giorgio Bianchi

Ovo je trebalo da bude kao neka parodija na kriminalne filmove. »Čuveni« detektiv Interpolu svojom nespretnošću upada u smiješne situacije. On dolazi u Pariz da bi odatle sproveo u Italiju opasnog kriminalca. Na putu ga prati njegova žena, ograničena lutkica, koja kao da je samo zato da bi komplikirala situaciju. Na kraju se ispostavlja da su svi troje detektiv, njegova žena i gangster, zaista sposobni detektivi, a sve je bilo namješteno radi otkrivanja opasne bande trgovaca drogama. Jasno da je u ovakvoj kompliciranoj završnici bilo teško uvijek sačuvati logiku, ali je sve i napravljeno na pretpostavci da gledalac nije pedantni analitičar koji će tražiti dlaku u jajetu. Logika je podređena smiješnom i komičnom, a kako toga prilično ima, nismo skloni da ovaj film ocijenimo suviše strogo.

Ljudi s planete tajni

Japanski film. Režija: Inoshiro Honda

Japanci vole da se u svojim filmovima bave naučnom fantastikom. Posebno Inoshiro Honda, režiser »Godzile«, koju smo gledali prije nekoliko godina. Dajući maha svojoj mašti, on hoće da iznese i određenu poruku, opomenu, koja, koliko god je humana, izrečena je prilično naivno. Naivno je i neprodubljeno sve što je u vezi sa sadržajem, ali on je i sporedna komponenta u filmovima ovakve vrste. Glavna je njegova tehnička strana, tehnička izvedba fantastične vizije sukoba sa stanovnicima jedne druge planete, a s te strane on pruža jedan zaista zanimljiv spektakl. Efekti su značajni, a trikovi japanski precizno izrađeni, te je postignuta uvjerljivost koja je daleko fantastiku približila savremenoj realnosti. Gledalac koji nije ništa drugo ni tražio neće sigurno biti nezadovoljan.

Madame Sans-Gene

Talijansko - francusko - španjolski film. Režija: Christian Jaque

Naravno, revolucija nije bila tako vesela kako bi to moglo izgledati gledaocima ovog filma. Ali Christian Jaque i od nje pravi spektakl, a glavna mu je želja da se naruga skorijejčima koja je revolucija izbacila na površinu. Centralna ličnost: madame Sans-Gene, obična je pariška pralja koja postaje žena maršala i gotovo kraljica, ali koja zadržava svoje stare navike. U takvim okolnostima moguće je niz podsmješljivih situacija koje Jaque nemilice izvlači, nemajući obzira ni prema najvišim eksponentima revolucije. U tome mu izdašno pomaže Sophia Loren, koja se očito najbolje snalazi u ulogama žene iz puka. Tako je Jaque napravio još jedan film koji je u prvom redu zabavan, na momente duhovit, a i s izvjesnom dozom sarkazma, što je sve skupa u stanju da privuče gledaoce i prilično ih zadovolji. — b —

Savjet pedagoga

Upućivanje na lektiru

Neki put se žalimo na dječiji ukus za lektiru. Ali, da li smo učinili sve da bi ih zainteresirali u tom smislu?

Kada su roditelji strasni čitači, djeca su spremnija da vole čitanje: toliko je primamljivo namjestiti se kao tata ili kao mama u fotelju i zagnjuriti se kao oni u neku knjigu. Ali želja za imitiranjem nije uvijek dovoljna da bi se podržala jedna takva navika kao što je čitanje.

Da bi jedno dijete voljelo da čita, treba prije svega, da mu se knjiga dopadne. Nije lako pronaći knjige koje će pasionirati sve mlade. Svako ima svoj naročiti ukus treba neki put dugo istraživati da bi se otkrio žanr ili kolekcija knjiga, koja je najinteresantnija za određeno dijete. Pošto je nemoguće ispuniti svaku dječju želju za kupovinom knjiga, i ilustracija — uopće literature, koja uostalom, evoluirala s dobom čitaoca, u dobar sistem spada upisivanje djeteta u jednu dobru biblioteku, koja odgovara njegovom uzrastu a koja je snabdjevena knjigama iz veoma različitih oblasti. Poslije nekoliko knjiga različitog žanra, koje će vaše dijete pročitati, moći ćete da otkrijete, na

vrijeme, lični ukus malog čitaoca.

Za početak odaberite veoma ilustrirane knjige, sa malo strana i štampane dosta velikim slovima. Ta zbog toga da dijete ne bi činilo veliki napor da prati sadržaj. Inače će čitanje smatrati kao neki školski zadatak i to ga ni malo neće očarati.

Ne zaboravite da je djetinja mašta neobuzdana i da ona ima potrebu za imaginativnom literaturom, koja bi bila u isti mah realna i zamišljena. I, mada to ne izgleda, ona pomaže da se razumiju i asimiliraju izvjesna osjećanja ili izvjesni postupci za koje dijete nije u svom svakodnevnom životu imalo primjera. Ipak, ne treba dopustiti djetetu da se hrane jedino ovakvom literaturom; mogli bi na taj način da izgube malo po malo smisao za realnost. Pokušajte da ih uputite na putopise i na avanture istraživača koje su pisali poznati pisci specijalno za mlade.

Za djecu koju privlači priroda postoje mnogobrojne kolekcije u ovom žanru namijenjene različitim uzrastu mladih.

U svakom slučaju, ma kakvu lektiru da vole vaša djeca to je uvijek bolje nego da ne vole ni jednu. Lj. T.

Fotomonografija „Skopje 1963.“

Agencija za fotodokumentaciju u Zagrebu izdala je fotomonografiju »Skopje 1963.« Slučaj je htio da je ova publikacija štampana baš u vrijeme kad je došlo do katastrofalnog potresa u glavnom gradu SR Makedonije i to je vjerovatno prvi slučaj u svijetu da se štampa o događaju kojeg je u međuvremenu porušio potres. Zbog toga je fotomonografija dopunjena slikama snimljenim neposredno nakon katastrofa. Snažan i upečatljiv tekst za ovu publikaciju pripremio je Jovan Popovski, novinar iz Skoplja.

U prvom dijelu fotomonografija sadrži 135 dokumentarnih i umjetničkih fotografija Skoplja prije katastrofe, predgovor Krste Markovskog, tadašnjeg predsjednika Narodnog odbora grada i opširne podatke o historijskom, kulturnom, privrednom i društvenom razviku toga grada. Drugi dio fotomonografije sa četrdesetak dokumentarnih i umjetničkih fotografija, snimljenih poslije potresa od naših i stranih fotoreportera, dokument je posebne vrijednosti. Za taj dio knjige uvodni tekst napisao je Blagoje Popovski, predsjednik Gradske skupštine Skoplja.

Fotografija ima 260 stranica štampanih u bakrotisku s jednim prilogom freske iz manasti-

ra Nerezi u četvorobrojnom tisku, uvezana je u tvrdo platno s višebojnim ovitkom na kojem se nalazi simbolična slika Skoplja, rad pokojnog skopljskog slikara Vasilija Popovića - Cice.

Ova publikacija izazvala je živ i razumljiv interes i naše i svjetske javnosti. Osim prikaza u našoj štampi, treba spomenuti pariški »Monde« u čijem je prikazu, između ostalog, rečeno: »Jugoslaveni su objavili knjigu autentične i zgnusne historije od dana kad su se Makedonci oslobađali nacističkog jarma do dana trave u vrijeme potresa i najnovijih dana velike međunarodne solidarnosti u obnovljanju toga grada... Ta je knjiga dokument i vrijedno je imati da se ponekad podsjetimo događaja koji su izazvali dramu, ali su također, pokazali da ovo vrijeme ima svoju savjest.«

Londonski »Times« u svom literarnom dodatku, također, je donio prikaz o fotomonografiji: »Neke slike i edicije »Skopje 1963.« rađene su u vrijeme kad su golubovi mirno letjeli po prostranim trgovima. Druge su rađene u vrijeme kad je Skopje bilo u oblaku prašine od ruševina. Knjiga je veoma vrijedno svjedocanstvo.«

Fotografija se može naručiti kod Agencije za fotodokumentaciju, Zagreb, Mažuranićev trg 5.



Vitomir Gradiška

NOB 1944.

14

4. travnja:

U toku noći Nijemci su izašli iz Kistanja u namjeri da iznenade naše jedinice, koje su branile oslobođeni teritorij Bukovice. Do sukoba je došlo kod Kalašca i Petrove crkve, gdje su se Nijemcima suprostavile snage Grupe odreda. One nisu mogle oddržati pritisak, pa je stupila u borbu V-brigada pred čijim su bacičima Nijemci pobjegli u Kistanje uz gubitak od 5 mrtvih i nekoliko ranjenih. Grupa je imala 2 mrtva, 1 ranjenog i 2 zarobljena borca. Tada je bila izgubljena arhiva Staba Grupe odreda.

Cijela Prominska četnička brigada, kojoj su vodiči bili ustaše iz Oklaja išla, je u akciju protiv Prominskog partizanskog odreda koji je bio u Nečmenu. Naš se odred uz borbu uspio prebaciti preko Krke, pa je formirao front kod Rudela. Jedan dio četnika ostao je u Nečmenu, gdje je počinio teška zlodjela, dok se drugi dio također prebacio preko Krke i vodio borbu s našima. Četnici su izgubili 13 vojnika, a na strani naših poginuo je samo komandir čete Baljko Ljubo. Tog dana su četnici u Nečmenu zaklali 9 ljudi, zapalili 15 kuća, opljačkali robu, otjerali stoku i prolili vino.

Između Padena i Palanke 2. bataljon Kninskog odreda srušio je 65 telegrafskih stupova i pokidao 8 km žice.

Na intervenciju Okr. komiteta Sibenik stigla su iz Visa na Žirje dva broda da preuzmaju zbjeg koji je tamo dugo čekao. Međutim, ujutro su Žirje nadletjeli neprijateljski avion koji su na brodove otvorili vatru, pa su jednog potopili i ranili 1 člana posade. Navečer sa Žirja prema Visu sa zbjegom otplovio je samo jedan brod.

Sa kopna je stiglo u Releju stanicu na Kornate 130 tenkista, koji su određeni za formiranje i pupunu naših tenkovskih brigada u Italiji.

Đujić je postavio za komandanta četničke brigade u Skradinu art. poručnika Čudić Vladimira mjesto netom imenovanog Franca Kovača, koji je pobjegao partizanima.

5. travnja:

Neprijateljski borbeni avioni nadlijetali su Kornate. Jedna »Roda« izvršila je napad na Vrulje, ali nije postigla ništa, jer su je naši borbeni čamci »Streljko« i »Velebit« otjerali vatrom iz svog oružja.

Iz jakog garnizona u Pirovcu Nijemci dnevno izlaze u pravcu Modrava, gdje vrše zasjede u cilju sprečavanja veze na kanalu. Oni također iz Pirovca upadaju na otok Murter.

Njemački avioni bombardiraju Stankovce. Ubijena je jedna žena, 1 muškarac je teško ranjen i srušena je jedna kuća.

Dvije čete Sibensko - trogirsko odreda učestvovala su u noćnom napadu na ustaško uporište Čvrlevo.

6. travnja:

Prominski odred, koji je po nalogu Staba Grupe doveo ranjenike i zbjeg iz Bukovice na more nalazi se oko 3 sata ujutro na položaju sv. Ilije u Dazlini, kad je oko 500 Nijemaca izvršilo napad. Odred je prihvatio borbu koja je trajala do 10 sati. Nijemci su se povukli u pravcu Gaceleza.

Oko 14 sati naišla je od Kovče nova kolona Nijemaca sa 5 tenkova i 30 kamiona. U pret hodnici je bilo 30 četnika. Četnici su primijetili zasjedu Prominaca pa su se oprezno povukli.

U toku jutarnje borbe neprijatelj je imao 19 mrtvih i 15 ranjenih, a naši 3 mrtva, 6 ranjenih i 3 zarobljena.

U toku noći flotila III POS-a zaplijenila je jedan neprijateljski motorni jedrenjak sa 40 tona raži i stočne hrane.

Nijemci su u Tijesnu uspostavili stalni garnizon.

7. travnja:

V brigada dobila je zadatak da likvidira ustaške uporište i garnizon u Lišanima. To mjesto je bilo od velike strateške važnosti za neprijatelja.

U napad je išla cijela V brigada, a jedan bataljon V brigade je bio na osiguranju prema Benkovcu. Napad je otpočeo u 21 sati i trajao je do 4 sata. Neprijatelj je najvećim dijelom bio uništen, pa je s ostatkom odstupio u pravcu Mostina. Ubijeno je 90, ranjeno 30, a zarobljeno 14. ustaša. Naši su imali 7 mrtvih i 14 ranjenih. Zaplijenjen je 1 puškomitraljez, 57 pušaka i 1000 metaka.

U toku noći 2. bataljon Kninskog odreda u zajednici s inženjerskim bataljonom XIX divizije srušili su most preko Zrmanje kod Prevjese. Prekid neprijateljskog saobraćaja tom komunikacijom trajao je svega 15 sati, kroz koje su vrijeme njemački inženjeri podigli novi most, koji je bio osiguran.

P. C. 21 i P. C. 22 bili su u zasjedi na južnom rtu otoka Vrgade kad su oko 22 sata naišla iz pravca Pašmana dva neprijateljska

naoružana motorna jedrenjaka. Put im je preprečio prvi P. C. 22, a potom P. C. 21 ispalivši svaki po nekoliko rafala u znak da stanu. Neprijateljski brodovi stigavši na odstojanje od 200 metaka otvorili su nemilosrdnu vatru na naše čamce, našto su oni raspalili po neprijatelju iz svih oružja. Borba se vodila na bliskom odstojanju i trajala je sve do uvala Vučigrade ispod Murtera. Zašavši u opasnu zonu naši su se čamci bez veće štete i bez gubitaka povukli u Kornate, a da nisu utvrdili gubitke neprijatelja.

U toku dana vrženo je u Kornatima bunkeriranje hrane sa zaplijenjenog neprijateljskog broda prethodnog dana. Brod je upućen za Vis.

U Kornate je sa Visa uplovio M-B »Velebit«, M-B »Sloga« i N-B I s hranom.

Javljeno je s kopna III POS da Nijemci preobučeni u civilna odijela dolaze među narod u Pirovcu i na obali praveći se partizanima ili pripadnicima zbjega koji su izgubili vezu, ali da im nitko ne nasjedna...

Nijemci su u toku dana zatekli u maloj lađi na moru blizu otoka Gangarola Bašić Nikolu pok. Jose iz Murtera i Bašić Danku ž. Vjeko, pa su ih strijeljali.

Jedna grupa upala je u Suknovce u Promini pa je ubila Sarić Marka pok. Ivana i Končarević Marka.

8. travnja:

Radi sprečavanja veoma živog neprijateljskog saobraćaja komunikacijom Knin-Gracač preko Otrića i Knin-Bihač preko Srba, V brigada dobiva zapovijest da se prebaci na te relacije.

Prvi bataljon VI brigade krenuo je s ranjenicima za Primorje te je dobio usputni zadatak da osigura kanal dok se bude prebacivala roba za Diviziju, kao i da tu robu sprovede za Bukovicu.

9. travnja:

Pošto se cijela XIX divizija prebacila u Liku radi pritiska na glavnu neprijateljsku saobraćajnicu, to je Stab Grupe odreda uzeo vojnu situaciju u sjevernoj Dalmaciji u svoje ruke. On je izdao dnevnu zapovijest kojom jedinicama pod svojom komandom stavlja u zadatak:

Vršiti pritisak na neprijateljske komunikacije, tući manje neprijateljske grupice i garnizone, likvidirati petokolonaše, djelovati politički, vršiti mobilizaciju... osiguravati prihvat materijala i ljudstva na kanalu.

U toku noći uplavila su u Lavsu tri savezničacišnjavali su: Kninski odred na liniji Padenec - Otrić - Mokro polje - Radučić, Sjeverodalmatinski u centralnoj Bukovici, Prominski sa vojno-političkim djelovanjem u Promini, Zadarski s djelovanjem u Ravnim kotarima, Stankovačka četa s djelovanjem na sektoru Stankovaca - Vodica kupeći dezertere i na prihvat materijala, Ceranjsko - prišteška četa na osiguranju prema Benkovcu i Vrani i Odred »Boško Jokić« i 4. bat. VI brigade na osiguranju karavana.

Komanda pozadine VIII korpusa i Komanda Splitskog područja uputile su na teren Komande mjesta Sibenik odgovorne drugove: Baričića, Zekana i Raića da se preko kanala Žirja uspostavi veza sa Visom, jer ona preko Sevida i Vinišća nije radila. Zbog smanjenja saobraćaja s Visom problem snabdjevanja jedinica VIII korpusa bivao je sve akutniji, na terenu trogirskog kotara čekali je preko 4000 civila i ranjenika, a bilo je i drugih nedaca... Tada je Komanda mjesta Sibenik napravila podvig od velikog značaja za uspješan nastavak borbe s neprijateljem. Naime, budući da su sve civilne lađe na terenu Primostena - Rogoznice bile pod sekvestrom i njemačkom stražom, to su se odvažni drugovi u toku noći prikazali stražaru na obali u Pelešu i ispred njega na 20 koraka odvezali lađu kojom su se u toku noći odvezli na Žirje, preko kojih je od tada uspostavljena direktna veza sa Visom, koja je do kraja rata stalno funkcionirala. Preko te veze prebačeni su deseci vagona hrane, odjeće, obuće i razne ratne opreme kao i naoružanja.

II bataljon Kninskog odreda upao je u četničkog uporište Vrbnik kod Knina. Tada je u zaseoku Vujatovićima zarobio 15 četnika, a 1 ranio. Zaplijenilo je 14 pušaka i 2000 metaka.

U toku uplovlava su u Lavsu tri saveznička torpedna čamca, koja su imala obaviti specijalni zadatak. Taj specijalni zadatak sastojao se u eventualnom prihvat neprijateljske torpiljarke T 7 na kojoj su bili domobranski mornari. Oni su bili u vezi s našima i volini da prebjegnu s brodom u partizane iz Sibenika. U vezi zadatak otišao je na Žirje načelnik Staba III POS-a.

U Lavnatnici na Kornatima je potonuo M-J »Velebit«, koji je trebao prevesti novomobilizirane na Vis. Brod su potopili neprijateljski avioni.

(Nastavit će se)

gradske vijesti

Srijedom u 7

JAVNA TRIBINA RADNIČKOG SVEUČILIŠTA

Srijeda, 15. IV — U KOLIKOJ MJERI PUSENJE OSTEĆUJE ZDRAVLJE? Predavač: dr. Emil Ofner.

Srijeda, 22. IV — MORALNA SHVACANJA I PONASANJE NJEMACKIH NACISTA U JUGOSLAVIJI U II SVJETSKOM RATU. Predavač: Milan Miladinović.

Dvorana DIT-a. Početak u 19 sati.

NARODNO KAZALISTE

19. IV — Machiavelli: MANDRAGOLA — Početak u 20 sati.

KINEMATOGRAFI

»TESLA«: premijera španjolskog filma — LAŽNI BRAK — (do 19. IV)

Sovjetski film — NJIH TRI NAEST — (20—21. IV)

»20. APRILA«: premijera američkog filma — FANI — (do 19. IV)

Premijera sovjetskog filma — LJUDI NA MOSTU — (20. do 21. VI)

DEZURNE LJEKARNE

Do 17. IV — I narodna — Ulica Božidara Petranovića.

Od 18—24. IV — II narodna — Ulica bratstva i jedinstva

MATIČNI URED

ROĐENI

Josip, inž. Ivana Jovanovića i Nevenke Sarić; Damir, Jovana i Stane Kašić; Grgića, Ante i Marije Rak; Josica, Krste i Milene Vukman; Mile, Marka i Marije Dujić; Ante, Ivana i Marije Bačić; Sandra, Konrada i Marijice Folk; Desanka, Božidara i Bosiljke Korda; Svetlana, Đure i Jovanke Branković; Deni, Tomislava i Ljubice Perić; Nedjelja, Bože i Jele Čakić; Boris, Borisa Jurković i Luce Curović r. Tanfara; Leonora, Jerika i Ane Vučak; Blanka, Stjepana i Anke Koričan; Sandra, inž. Arsena i Elvire Irović; Aida, Borivoja i Blagosave Bajić; Jaša, Sulejmana i Nede Rizvić; Anita, Šime i Milke Veldić; Snježana, Marka i Ane Livić; Silvana, Jere i Milke Mikulandra; Stipe, Ante i Dragce Pulić; Milan, Zivojina i Marte Skočić; Jasminka, Ivana i Milene Pačić; Jakov, Josipa i Ane Milićević; Dijana, Mate i Ane Banovac; Bruno, Ivana i Marije Bačić; Joško, Mate i Janje Petrina; Đorđe, inž. Dušana i Danice Malešević i Jerica, Ante i Ljiljanke Huljev.

VJENČANI

Guloznić Lovre, penzioner — Kalebota Marija rođ. Batinica, domć.; Ilić Darko, podoficir JRM — Bačić Gordana, domaćica; Skorčić Stipe, grafičar — Delija Santa, radnica i Mučić Dragutin, brodograditelj — Markoć Zorka, domaćica.

ZAHVALA

Povodom iznenađne smrti naše dobre i nezaboravne majke, sestre, bake, svekrve i punice.

VINKE VATAVUK rođ. BARANOVIC-IVINA

ovim putem najtoplije zahvaljujemo rodbini, prijateljima i znancima, poduzeću »Slobodna plovidba« i društvu »Val«, koji su našu dragu pokojnicu ispratili na vječni počinak. Također zahvaljujemo i svima onima koji su položili vijence na odar pokojnice, te nam usmenim ili pismenim putem izrazili sažaljenje.

Ožalošćena obitelj

SAVJET RADNOG KOLEKTIVA KOMUNALNOG ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE - ŠIBENIK

raspisuje

Natječaj

za popunjenje radnog mjesta REFERENTA ZA INVALIDSKO OSIGURANJE

Uvjeti: pravni fakultet.

Stan nije osiguran.

Rok natječaja 15 dana po objavljivanju.

Godišnja skupština Općinskog odbora društva „Naša djeca“

OSNOVANA PIONIRSKA BIBLIOTEKA

O rezultatima rada društva »Naša djeca« u proteklom dvogodišnjem razdoblju raspravljalo se na godišnjoj skupštini Općinskog odbora društva »Naša djeca«. Iz izvještaja, koji je podnijela Zora Obratov, predsjednica ovog općinskog foruma i diskusije delegata, moglo se zaključiti da su relativno značajni uspjesi u radu s najmlađima postignuti zahvaljujući čvrstoj orijentaciji na suradnju s ostalim društveno-političkim organizacijama u komun.

Rad društava »Naša djeca« došao je do izražaja kroz različite aktivnosti, među kojima su svakako najbolji rezultati postignuti u raznim predškolskim institucijama. To se posebno odnosi na djelatnosti 8 dječjih vrtića u kojima dnevno boravi oko 450 djece. Ovaj broj je daleko ispod potreba gradskog stanovništva. Pored toga nedostaje im slobodan prostor za igrališta, a nekima potrebna didaktička sredstva i stručan odgojiteljski kadar.

U protekloj razdoblju osnovana je pionirska biblioteka, koja broji preko 400 redovnih članova, a raspolaže sa 1750 knjiga, među kojima ima najviše djela dječjih pisaca. Pored toga otvo-

rena je radionica za politehničko obrazovanje mladih. Općinski odbor društava »Naša djeca« osnovao je prošle godine dječje ljetovalište u Zlarinu kroz koje je u 3 smjene prošlo 150 djece s područja bivšeg šibenskog kotara. Postoje namjere da se postojeći objekat pretvori u stalan rekreacioni centar za pionire, koji bi radio preko cijele godine.

Društva »Naša djeca« usmjerila su svoja nastojanja na razvoj odgojnog rada s pionirima, međutim, taj rad se odvijao kampanjski u povodu pojedinih praznika i drugih općih manifestacija. Tu je nedostajalo sistema zbog nedovoljnog neangažiranja omladinskih kadrova na

tim zadacima. To se posebno odnosi na sela, a i u gradu stanje nije zadovoljavajuće. U povodu proslave Dana Republike u prošloj godini organizirano je kolektivno primanje najmlađih u pionirsku organizaciju. Tom prilikom primljeno je 467 novih članova. Zbog pomanjkanja određene aktivnosti, dvogodišnji program rada Općinskog odbora društava »Naša djeca« nije realiziran u cijelosti. To se u prvom redu odnosi na aktivizaciju postojećih i osnivanje novih društava u Tijeku, Rogoznici i Vodicama gotovo sasvim prestala s radom. Jedno od najboljih seoskih društava je ono u Vrpolju, koje je zahvaljujući angažiranju svih mjesnih društveno-političkih faktora postiglo vrlo vrijedne rezultate. Uz veću brigu omladine i drugih društveno-političkih faktora, društva »Naša djeca« mogla bi se aktivirati u gotovo svim većim mjestima šibenskog područja. To je ujedno i jedan od osnovnih zadataka novoizabranog općinskog rukovodstva na ovoj skupštini. (TD)

Kako smanjiti broj nesreća u saobraćaju

Neke statistike još uvijek upozoravaju da je na našim cestama stanje i dalje kritično u odnosu na povređe i saobraćajne nesreće. Na tom području, a prema broju vozila na ukupan broj stanovnika, još uvijek zauzimamo jedno od prvih mjesta u Evropi. Broj poginulih i povrijeđenih nesrazmjerno je veći nego u nekim drugim zemljama. Ovakva situacija pogoršava se kod nas specijalno na obalnom području duž magistrale.

Kako se vrtoglavo povećava broj vozila na magistrali, a time i opasnost od saobraćajnih nesreća, najbolje ilustrira i ovaj podatak: dok je kroz dva mjeseca turističke sezone 1961. bilo prevezeno 30 hiljada vozila na trajektu Šibenik-Martinska i obratno, godine 1963. u istom tom razdoblju bilo je prevezeno 51.651 vozilo. Ima

ne možemo dijeliti vrijednost ljudskih života prema tim nesretnim okolnostima krivnje, nemarnosti i nepažnje.

Dvije su osnovne okolnosti uslijed kojih često na našim cestama vrebata smrt: alkohol i prevelika brzina. Što se tiče alkohola iznijet ćemo ovu usporedbu: kod nas se još uvijek smatra pijanstvom, kad se

lom i drugim potrebama. Nemamo uređen traumatološki odjel, mada je on neophodan, zbog vrlo učestalih saobraćajnih trauma. Radi toga je, osobito u ljetnim mjesecima veoma velik pritisak na kirurškom odjelu bolnice, čije su smještajne mogućnosti već sada maksimalno iskorištene.

U 1963. godini u našoj zemlji uloženo oko 20 milijardi dinara u ugostiteljstvu. Prema ocjenama stručnjaka, bio bi dovoljan sasvim neznatan dio te sume, za organizaciju dojavne službe, transporta i obradu ranjenih u saobraćajnim nesrećama.

Na našem području već bi bilo krajnje vrijeme da se organizira služba hitne pripravnosti od Pirovca do Rogoznice. Ova će se mjera nametnuti kao hitna, čim bude otvorena cesta prema Splitu, odnosno, dio Jadranske magistrale koja je u gradnji.

Na slici: Saobraćajna nezgoda na magistrali kod Vodica J. Č.




množiti ljudi, koji nepromišljeno stavljaju na kocku život i zdravlje, kada upravljaju motornim vozilima. Na žalost, u nesrećama stradaju kako oni koji su krivi tako i oni nevini. Uostalom, ni takva podjela nije u krajnjoj liniji bitna, jer

vozaču u krvi nađe 0,2 mg. alkohola, dok je u drugim zemljama ta »norma« snižena na 0,05 mg.!

Nepoštovanje pravila o brzini je kod nas također redovita pojava, nije uvezena samo izvana. Dovoljno je provesti se samo jednom bilo kojim autobusom od Šibenika do Rijeke, pa da ustanovimo da niti jedan autobus ne vozi određenom brzinom od 70 km/h. Čak je i red vožnje nekih autobusa tako podešen, da on na pojedinim relacijama mora voziti i preko 100 km/h. No, to je samo jedna strana ovog problema. Kod nas na magistrali ne postoji, na primjer, dovoljan broj telefona, niti mogućnost brzog obavještanja, a ni prijevoza nesrećenih. Za pružanje pomoći »na licu mjesta« nisu organizirana sanitetska vozila s određenim persona-

Foto - kritika



CETIRI BUNARA ...

Da bismo se podsjetili, navedimo nekoliko podataka iz daleke prošlosti našega grada:

Izgradnja velikog rezervoara i »četiri bunara« započela je 1446. i trajala je do 1453. godine.

Radovima je rukovodio Jakov Carer (»maestro delle ci-sternae«), glavni arhitekt katedrale u Korčuli.

Dno rezervoara je niže od razine mora.

Kapacitet: 28.000 barila.

Troškovi: 2.200 dukata ...

Danas taj predio izgleda upravo onako kako ga prikazuje naša slika. To je više ruševina, nego objekt koji predstavlja historijsku, pa i arhitektonsku vrijednost. Mjesto je nepristupačno, vrata su uvijek zatvorena.

A trebalo bi uložiti samo malo truda, pa da se slika izmijeni.

I, konačno, turistička sezona već je »prešla prag«. Ako Šibenik smatramo historijskim gradom, onda nemojmo zapustiti ovakve predjele ... J. Č.

Kronika

AKCIJE U POVODU »MJESECA ZAŠTITE PRI RADU«

Slijedeći mjesec proteći će sav u znaku akcija koje teže ka poboljšanju zaštite pri radu u kolektivima. I na šibenskoj općini u završnoj fazi nalaze se pripreme koje vrše radne organizacije i druge institucije. Prema već izrađenom programu, u gotovo svim radnim organizacijama obaviti će se takmičenja u raznim disciplinama s područja zaštite pri radu. Tako se u pripremi nalaze predavanja i tečajevi prve pomoći, što će ih organizirati Radničko sveučilište, Društvo inženjera i tehničara i organizacija Crvenog križa. Isto tako će se kroz razne akcije sakupiti sredstva za poboljšanje službe higijensko - tehničke zaštite u radnim organizacijama šibenske općine.

ZAVRŠENA PRVA ETAPA RADOVA NA GRADSKOJ KLAONICI

Stara gradska klaonica koja je 80 godina služila za potrebe Šibenika bit će uskoro sasvim napuštena. Poduzeće »Mesopromet« koristiti će za svoje usluge novi objekt čija je prva etapa radova završila ovih dana. Gradska klaonica smještena je na Ražinama i u njene radove dosad se investiralo oko 25 milijuna dinara. Početkom ovog mjeseca položen je glavni kolektor, koji spaja klaonicu sa vodom Tvornice lakih metala »Boris Kidrič«.

1. LIPNJA OTVORIT ĆE SE AUTOKAMP U KANALU

Turističko poduzeće »Rivijera« vrši posljednje pripreme za otvaranje svojih objekata. Ovih dana očekuje se otvaranje restorana na kupalištu Martinska, a restoran na Jadriji gosti će moći koristiti počevši od 1. maja. Nešto kasnije, tj. 1. lipnja otvorit će se autokamp sa bufetom u Kanalu.

DVIJE OMLADINSKE SKOLE ZAVRŠILE RAD

Omladinska politička škola i škola za život završile su rad. Obe ove škole pohađalo je 170 članova Saveza omladine s po-

dručja šibenske općine. Omladinsku političku školu završile su dosad četiri generacije polaznika, a školu za život dvije.

ASFALTIRANE TRI GRADSKA SAOBRAĆAJNICE

Na području Šibenika ovih dana završeni su radovi na asfaltiranju triju gradskih saobraćajnica. Asfaltna masa položena je na 600 metara dugačku ulicu koja od benzinske stanice vodi prema bolnici. Ovom saobraćajnicom uskoro će se odvijati jednosmjerni promet i to u pravcu Splita, a Ulica Borisa Kidriča kretat će se sva vozila iz pravca Splita. Uredena je također Ulica Matije Gupca, te Ulica Slobodana Macure koja prolazi kroz gradski predjel Plišac. Na uređenju ove ulice u dobrovoljnim radovima sudjelovali su članovi Socijalističkog saveza Plišac.

VRŠI SE MONTAŽA MOSTA NAD MORINJAMA

Ovih dana stigli su prvi dijelovi konstrukcije za most nad Morinjama zaljevom kuda će prolaziti Jadranska magistrala. Montažni dijelovi izrađeni su u Tvornici »Đure Đaković« u Slavonskom Brodu. S obzirom da je došlo do izvjesnog zakašnjenja u isporuci mosne konstrukcije, prolaz vozilima bit će omogućen tek krajem ljeta, a dotle će se saobraćaj na dionici magistrale Šibenik — Rogoznica odvijati preko Jadrtovcu starom trasom.

Oglašujte u „šibenskom listu“

Druga savezna nogometna liga

Zasluzena pobjeda u gostima

Famos 1
Šibenik 2

Igralište u Hrasnici: Gledalaca 2000. Strijelci: Stanišić u 29. i Rora u 86. minuti za »Šibenik«, a Lučić u 50. minuti za »Famos«. Sudio je Franković iz Zagreba.

»Šibenik«: Sirković, Friganović, Marenci, Grgić, Zepina, Stošić, Perasović, Orošnjak, Stanišić, Aralica, Rora.

»Famos«: Muftić, Garibović, Vuković, Paripović, Pintol, Slijvić, Radanović, Dizdarević, Barišić, Ibrahimović, Lučić.

»Šibenik« je umjesto planiranog boda osvojio oba u vrlo dinamičnoj i borbenoj utakmici u kojoj su gosti ostavili dojam bolje i pokretljivije ekipe. Utakmica je odlučena četiri minute prije kraja. Rora je primio loptu na sredini terena i prešavši trojicu protivničkih igrača štitrao je pokraj istrčalog vratara u mrežu. Nešto ranije domaći su pogodili mrežu, ali je sudac Franković sasvim ispravno poništio ovaj zgoditak. Kako se saznaje domaći su uložili žalbu na ovaj zgoditak, koji da je navodno bio regularan.

Gosti su već u prvom poluvremenu povelili sa 1:0. I ovaj zgoditak postignut je gotovo na isti način. Strijelac je bio Stanišić. Ovaj susret, neobično važan za obe ekipe, odlučio je u svoju korist napadački red »Šibenika«, koji je u više navrata opasno ugrozio domaća vrata. Tako je Perasović dva puta bio u prilici da postigne zgoditke, a jednom i Rora. I domaći su imali nekoliko šansa, ali svi njihovi udarci odbijali su se o čvrstu obranu gostiju ili su postajali plijen vrlo sigurnog Sirkovića, koji je u prvom poluvremenu smjelim intervencijama osujetio »Famosa«.

U momčadi »Šibenika« istakli su se Friganović i Sirković u obrani a Rora u navalnom redu.

Osvajanjem oba boda »Šibenik« je nadoknadio izgubljen

bodove na svom terenu u susretima protiv »Maribora« i »Slobode«, te se za dva mješta popeo na tablici zapadne skupine Druge lige. »Šibenik« je, uz »Zagreba«, neporažena ekipa proljeća. Visoka pobjeda Zagrepčana nad »Celikom« i zaslužno osvojeni bodovi protiv »Famosa« još više povećavaju interes pred nedjeljni dvoboj Šibenik — Zagreb. Koja će od ovih ekipa biti uspješnija? Ipak veće šanse daju se »Šibeniku«, koji će nastojati da se revanšira za jesenski poraz u Zagrebu i da osvajanjem bodova potpuno mirno očekuje naredne okršaje.

REZULTATI 22. KOLA

Famos — Šibenik 1:2, Varteks — Borac 2:1, Borovo — Bosna 4:1, Sparta — Istra 2:0, Zagreb — Celik 5:0, Sloboda — Lokomotiva 4:0, BSK — Olimpija 0:2, Maribor — Slavonija 0:1.

PAROVI 23. KOLA

Šibenik — Zagreb, Maribor — Varteks, Slavonija — BSK, Olimpija — Sloboda, Lokomotiva — Famos, Celik — Sparta, Istra — Borovo, Bosna — Borac.

TABLICA

Zagreb	22	14	6	2	44:16	34
Olimpija	22	11	5	6	30:17	27
Borac	22	12	3	7	40:35	27
Maribor	22	10	6	6	41:19	26
Sloboda	22	9	6	7	40:35	24
Celik	22	8	7	7	26:30	23
Slavonija	22	8	6	8	35:32	22
Varteks	22	8	6	8	32:33	22
Šibenik	22	6	9	7	25:30	21
Lokomotiva	22	7	7	8	26:35	21
Borovo	22	8	4	10	34:35	20
BSK	22	6	7	9	24:27	19
Bosna	22	5	9	8	19:31	19
Famos	22	6	6	10	27:39	18
Istra	22	6	4	12	20:36	16
Šparta	22	4	5	12	24:45	13

Dalmatinska nogometna zona

Uspjeh „Dinare“

DINARA — SOLIN 2:0

U nedjeljnom 23. po redu kolu Dalmatinske nogometne zone lige nije bilo nekih većih iznenađenja. Jadran je kao gost svladao sinjskog Junaka, a Dinara je na svom terenu uspješno pobijedila ekipu Solina. Sigurna pobjeda Like u Gospiću nad Doškom nije se očekivala. U ostalim susretima pobijedili su favoriti. Zablacki Polet doživio je težak poraz u igri sa vodećim Splitom.

Rezultati: Split — Polet 6:0, Lika — Došk 3:1, Junak — Jadran 1:3, Dinara — Solin 2:0, Zadar — Jedinstvo 3:1, Metalac — Tekstilac 1:1, Velebit — Zmaj 1:2.

Prvenstvena utakmica Dalmatinske zone između Dinare i Solina, koja je odigrana u Kninu pred oko 400 gledalaca, završena je pobjedom domaćih s rezultatom 2:0. Sudac Kolak iz Sinja.

Dinara: Cuk, Vidović, Marić, Klepo, Šmuc, Urukalo, Kostić, Petković, Bjegović V. (Bjegović D.).

Solin: Bižaca I, Bižaca II, Fredotović, Milišić, Marović, Vukšić I, Ivančić, Ninčević, Mijović, Grujica, Ivšek.

Strijelci: Đ. Bjegović i Urukalo.

Pobjeda Dinara je zaslužena. Domaća momčad je imala više od igre i od više povoljnih šansi iskoristila je samo dvije. Tokom prvog poluvremena Dinara je pritisla Solinjana na polovicu

GALEB — RUDAR 3:5 (1:3)

Igrano u Šibeniku pred oko 200 gledala. Susret je vodio Grubišić iz Šibenika.

Galeb: Belamarić, Grubišić, Sanić, Rupić I, Parat, Zanze, Sinožić, Olivari, Rupić II, Tintar, Zorić.

Rudar: Čurković, Firm, Bukarica, Siklić I, Ramljak, Tomić I, Tomić II, Dučić, Mrden, Siklić II, Tomić III.

Strijelci: Mrden 2, Parat 2, Ramljak, Dučić, Tintar i Siklić II.

U dobroj momčadi pobjednika treba istaknuti Dučića, Tomića I, Firma i Mrdena, a kod pobijeđenih sjajnog Rupića I, Zanzu i Tintara. Sudac je dobro vodio susret.

SKRADIN: POŽARA — MLADOST (Tribunj) 2:3 (1:1)

TABLICA

Rudar	8	7	0	1	33:15	14
Metalac	8	6	0	2	36:9	12
Sošk	8	5	0	3	22:18	10
Galeb	8	4	1	3	21:18	9
Aluminij	8	4	0	4	24:26	8
Mladost	8	1	2	5	19:37	4
Požar	8	2	0	6	12:28	4
Kolektivac	8	1	1	6	9:30	3

OBAVIJEŠTI

PIONIRSKIE NOGOMETNE SKOLE

Obavještavaju se ljubitelji nogometa, da će se u petak 17. travnja u 18 sati održati osnivačka skupština Pionirske nogometne škole u prostorijama Društvenog doma (DIT).

Skupštini treba da obavezno prisustvuje jedan od roditelja onih pionira koji su primljeni u nogometnu školu.



Jovan Urukalo - »Dinara« Knin

njihova polja. Na isti način odvijala se igra do odmora. Dinara je češće napadala, ali su izostajale završne akcije. Ni rijetki prodori gostiju nisu donijeli promjenu rezultata.

Dinara je došla u vodstvo u 51. minuti, pošlje kombinacije Urukalo — Smuc — Kostić. Ovaj posljednji je pucao, ali Bižaca je loptu odbio, pritrčao je Đ. Bjegović koji je loptu plasirao u mrežu. U 66. minuti Dinara u 16-ercu Solinjana stvara opasnu situaciju. Lopta je dodirnutu rukom jednog od igrača gostiju. Sudac opravdano dosuđuje 11-erac. Udarac s bijele tačke Urukalo pretvara u drugi gol za domaće.

U momčadi Dinare istakli su se Drača, Marić, Klepo i Smuc tokom drugog poluvremena.

Kod gostiju bi mogli izdvojiti Bižacu, Fredotovića i Marovića.

Sudac Kolak vodio je susret s manjim greškama. (m)

DALMATINSKA RUKOMETNA REGIJA

Neodlučna igra „Radnika“

Prošle nedjelje odigrano je nepotpuno XV kolo Dalmatinske rukometne regije. Evo rezultata: Zadar: Izviđač — Partizan (Solin) 33:17, Dugi Rat: Partizan — Biograd 31:9, Vodice: Radnik — Partizan (Trogir) 18:18.

TABLICA

Partizan (DR)	14	12	0	2	284:169	24
Metalac	13	9	2	2	257:195	20
Izviđač	14	9	0	5	267:219	18
Elektra	12	8	1	3	229:165	17
Partizan (T)	13	7	0	5	216:190	14
Jugovinil	12	6	0	6	222:166	12
Partizan (S)	13	5	6	6	212:277	12
Galeb	11	5	0	6	177:179	10
Radnik	10	3	0	7	163:200	6
Partizan (L)	12	1	0	11	143:236	2
Biograd	13	0	1	12	150:275	1

U slijedećem kolu, koje se igra u nedjelju, sastaju se: Partizan (S) — Radnik, Partizan (T) — Partizan (DR), Biograd — Partizan (L), Elektra — Jugovinil, Metalac — Galeb, dok je Izviđač slobodan.

RADNIK — PARTIZAN (Trogir) 18:18

Igralište na hangaru. Gledalaca oko 500. Sudac: Miloš iz Splitske.

Radnik: Mrša, Ferara 3, Latin 6, Sprljan 1, Alfirev 3, Juričev I 5, Juričev II, Slatoljev, Čupin i Kosić.

Partizan: Kandija, Radić 2, Cvetko 1, Betica 6, Vasović 3, Santić 2, Rožić, Koc 4 i Dragaš.

U prvom poluvremenu domaći su bili bolji i zasluženo su otišli na odmor s jednim golom razlike. U drugom dijelu gosti su se sredili i na kraju su postigli izjednačujući zgoditak.

U ekipi Radnika su se istakli Latin, Juričev I i Ferara, dok je Betica bio najbolji igrač gostiju. Sudac je bio dobar.

RUKOMETNO PRVENSTVO SIBENSKOG PODSAVEZA

MLADOST — POLET 30:16

Igralište III osnovne škole. Gledalaca oko 100. Sudac Kerić iz Šibenika.

Mladost: Jurković I, Strkalj, Juras 2, Brkić 2, Balaban 8, Spahija 11, Jurković II 1, Klapan 6. Polet: Dobra, Burazer 2, Maksić 3, Bubrić 11, Stulić, Livajić, Macanović, Cobanov, Čičmir, Zrnčević.

Najbolji igrači utakmice bili su Spahija i Bubrić. Sudac dobar.

GIMNAZIJALAC — AUTO-TRANSPORT 38:8

Igralište III osnovne škole. Gledalaca oko 100.

Gimnazijalac: Martinović, Bogdan 1, Sutlovic 6, Dodig 7, Gulin 6, Despenić, Crnogača 9, Zuvic 8, Luketa 1, Plančić i Superba.

Autotransport: Vukasović, Livajić 1, Bašić, Perkov 3, Kuvač, Mrndže 1, Skarica i Maršić 3.

FLOTA — M. UCITELJ 34:19

Igralište III osnovne škole. Gledalaca oko 200. Sudac Cinotti iz Šibenika.

Flota: Jagodić, Jelušić 11, Pasić, Bjeković 1, Mlinković 1, Nikolić 1, Marlović 18 i Bakić 2.

M. učitelj: Prajković, Jurić 2, Balaban 2, Crnogača 4, Ožegović, Corkalo, Tošić 4, Suša, Gnjidić 7.

Marlović, Jelušić i Gnjidić bili su najbolji igrači. Sudac je vodio susret s malim greškama.

METALAC — M. ZVIJEZDA 19:4

Igralište III osnovne škole. Gledalaca oko 200. Sudac Baranović iz Šibenika.

Metalac: Salamun, Junaković 6, Belamarić, Marušić 4, Antunac 4, Višić 5, Mamužić, Ušljebrika, Korac.

M. zvijezda: Grulović, Laić I, Laić II, Frkić 3, Grulović II, Laić III, Grulović III 1 i Cobanov.

U 25. minuti igre na terenu je došlo do gužve između nekih igrača obiju ekipa i sudije. Naime, iz igre je isključen Frkić, koji je nakon toga vrijeđao sudiju. Sudac je nakon dogovora s delegatom prekinuo utakmicu.

PLASTIKA — PARTIZAN 12:34 (1:13)

U trećem kolu proljetnog dijela takmičenja u Sibenskom rukometnom podsavezu drniška »Plastika« je pred svojim najbrojnijim gledaocima visoko poražena od ekipe »Partizana« iz Knina.

Drniški rukometaši, kojima je ovo prvi susret poslije zimskog mirovanja, ušli su u igru potpuno nepripremljeni i u nepotpunom sastavu te ako u tom stilu nastave nemaju osobitih izgleda za neki bolji plasman.

To će vas zanimati

NAJSKUPLJE MLIJEKO

Neobičnom profesijom bavi se A. Samuel iz New Yorka. On snabdijeva medicinski institut mlijekom koji se upotrebljava pri istraživanjima rak. Da dobije mlijeko od jedne mišje ženke treba oko 20 minuta. U proteklim godinama Samuel je dobio mlijeko od 20.000 mišjih ženki — i to ukupno 32 litre. Vrijednost tog mlijeka iznosi, navodno, oko milijun švicarskih franaka.

SLIJEPI MISEVI — LOVCI RIBA

Slijepih miševa ima više od hiljadu vrsta. Četiri vrste mogu loviti ribe pomoću posebno prilagodjenih kandžica. Američki zoolog Griffin je ustanovio kako mogu slijepi miševi, koji tako loše vide i uz to lete samo u sumrak, pronaći ribu. Slijepi miš se glasa kratkim visokim zvukom koje ljudsko uho ne može čuti. Zvuk se odbija od vodene površine i njegov odjek hvata »radarski« uređaj na krilu slijepog miša. Ako je odjek narušen time što riba brcda vodenu površinu makar samo jedinim milimetrom ledne peraje, slijepi miš to ustanovi i ribu ulovi.

VOZILO KOJIM UPRAVLJA DAH

Švedski odbor za brigu o ljudima s tjelesnim manama upoznao se s električnim vozilom kojim se može upravljati pomoću daha. Namijenjeno je ljudima koji su potpuno paralizirani. To vozilo ima poseban mehanizam koji impulse daha prenosi na motor.

RASTE POTROŠNJA VODE

Svjetska zdravstvena organizacija predskazuje krizu uslijed nestašice vode — ako se ne provedu odlučne mjere. U SAD bilo je, na primjer, na početku stoljeća potrošeno 150 milijardi litara vode godišnje, dok je prošle godine potrošnja iznosila već 1200 milijardi litara vode. Japanski tehničari izradili su uređaj pomoću kojeg se može iz morske vode jeftino proizvesti voda za piće.

JEDINSTVENI MUZEJ

Više od 1000 hektara nevskog šumskog parka u Lenjingradu bit će određeno za prirodoslovni muzej. Ovdje će biti sagrađeno selo iz stare predoktobarske Rusije sa seljačkim kućama, radničkim četvrt s drvenim stolicama, starim natpisima i tramvajima. Posebne grupe stručnjaka već traže po Sovjetskom savezu tipične eksponate.

„Savremena poljoprivreda“

JUGOSLAVENSKI CASOPIS ZA POLJOPRIVREDU

U broju 3/64 donosi:

- Dr. Najdan Miladinović — Produktivne i biološke osobine pšenice različitih sjemenskih reprodukcija
 - Inž. Miroslav Popović — Efekt dekapitacije krastavaca u raznim fazama razvoja
 - Inž. Vojislav Kovačević dr. Adam Marić — Usporedna ispitivanja proizvodne vrijednosti nekih sorti šećerne repe pod uslovima hemijske zaštite i prirodne zaraze cerkospore
 - Inž. Ladiskav Končar Inž. Ivan Brand Dr. Vojislav Kovačević — Uzgoj domaćeg crveno-šarenog govečeta na od »Kamendin«
 - Inž. Ante Ujević — Korovne i strane kulture značajne za aprobaciju djetelinskih i travnih usjeva
 - Inž. Živadina Pantić — Mogućnost korišćenja jalovka za dobivanje voda kod talijanskih vizlinga i crvene slanbamenke
 - Inž. Cvijeta Petrik Mirko Jovanović Dr. Dušan Čampraga i grupa autora — Štetočine i bolesti ratarskih kultura u Vojvodini 1963. godine i izgledi za njihovu pojavu u 1964. godini
 - Inž. Milan Tošić — Uticaj broja praznih mjesta na prinos šećerne repe
- Časopis izlazi jedanput mjesečno. Individualna pretplata godišnje 1.600 dinara za poduzeća 2.500 dinara, za inostranstvo 4.000 dinara. Adresa: »Savremena poljoprivreda« Novi Sad, Bulevar Maršala Tita 16.

UPRAVNI ODBOR

FESTIVALA DJETETA SIBENIK

r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za radno mjesto DIREKTORA FESTIVALA

U slovi: Prosvjetni ili kulturni radnik s praksom. Rok natječaja je do popunjenja.

UPRAVNI ODBOR

»VINOPLD« VINARIJA SIBENIK

r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za popunjenje radnog mjesta: RUKOVODILAC POGONA VINARIJE

U vjeti: 1. Visoka stručna sprema s najmanje 5 godina radnog staža na rukovodećim radnim mjestima.

Plaća po pravilniku o raspodjeli osobnih dohodaka. Natječaj otvoren 15 dana po objavljivanju.